

ADRESA MƏ. Rəwan avaje K. Xyölije redkola „Rja Təzə“  
ЗЕРЬ-ЦУЗ ЗНЛДНЛ-НУУС «АЭУ РУЗУ» РЕРР-НУФУРРН-Р.  
Эривань НАПРОМЗЕМ редакция газеты „Риа Тазә“  
Şəş roza çarəke dərte. Цьһнрһн рһһр Шестидневная газ.

## XUƏŞ BƏ 8-E ADARE, XUƏŞ BƏ ƏJDA AZAJA ZYNA HƏMU WƏLƏTƏ, JE KY BƏ ƏGİTİ ŞƏR DKYN BONA DƏSTANINA AZAJA U BXTIJARA XUƏ ZYNE XƏVATCI KOLXOZVAN U GYNDIJE TƏKMALƏ, DYHA SXX KYN ÇERGA XUƏ KOLXOZADA, BONA BLYND KRYNA HASYLƏTƏ RENÇBƏRIJE, BONA QƏDANDYNA PLANE SANDYNA BYHARE BƏ TƏMAMI

### 8-E ADARE

Wəlate Şewredə həbuna cyma-  
əte, əgər allije İndustraeda, əgər  
rençbərijedə gələki peşda-cujə u  
peşda dycə roz bə roz; bəwe jəke-  
ra gredaji rak dycə hale xəvat-  
cia, ysa zı əmrdərbazkryna wa-  
na, peşda dycə kultura xəvatcia.

Hale zyna kək u blyna hatə  
gyhastıne.

Zyn naha hım baçarda, hım  
zı gyndda qəwətəkə məzyn te hə-  
savkryne, əwana naha allije eg-  
nıjedə zorın. Zı nav çerge zyna,  
je ysa ten peşda kşandıne, wəki  
xəvata sotsialistijədə sərkarıje d-  
kyn, xəvata təşkilkryne peşda d-  
vyn. Əva jəka hana həma zyn  
bə xuə dıkyın, zyn zı nav çer-  
ge xuə peşda dıdyın kşandıne.

Le gərəkə be gotyn, wəki təş-  
kilətə mə şewre, həbune u je  
majın cawa lazımbıje, zyn nek-  
ryne nava xəvate initsativa wa-  
na, egynia wana kem danə xəva-  
te, dərheqa ve jəkədə qıraqa sə-  
drtia İcrəkoma Fylystanıje həje.

Bona hylanına wan kemasia  
şewra sədrıta İcrəkome qıraq dər-  
xıstıje, bona əw kemasi ben h-  
lanıne.

Bəre azaja zyna tynə bu, əmre  
zıne tynə bu. Əwana cawa d-  
ven tək zyn dıhatyn həsavkryne,  
bı əvi çurəjl, bona zyna merara  
zıntı bıkra, zary malda xuəjl bı-  
kryna, xəvata male bıkryna u je  
majın.

Male kyrmançada hale zıne d-  
ha xıav bu.

Zıne nıkarıbbu bər mere xuə  
xəvərdə, mına qula çəm mere  
xuə dərbaz dıkyın.

Dıha zedə, zyn dıfrotyn, dəwsa  
zıne de w bave we qələn dıst-  
tənd, ləma zı hale zıne dıha xıav  
bu, cımkı əw bı rəgə hatıbbu  
stəndıne. Zına kyrmanç nəxuəndı  
bu. Əva jəkana gıška zyn krybu  
haləki ysa, wəki zıne mına qula  
dərbaz dıkyın.

Le əva jəka hana gələki nek-  
şand, İnglaba Oktjabre nıre patşe,  
burzuazıa sər stuje xəvatcia hı-

lani, diktatura kətə dəste snıfa  
pala, azaja zyna hatə dajıne, rə-  
jl İnglaba əmre zına zı bu aqa-  
sı, cıqas əmre meranə.

Əva jəka qəwmi bı sərkarla  
fırga kommunistə, sər gılije Mar-  
ks-Engels Lenin-Stalıñ cawa  
zıne mlyətə dıne, ysa zı zıne  
kyrmanç aza bun.

Zyn naha nə kı ty be tənə  
qulnınyın, azaje, əw naha egynə,  
sərkarə, təşkilciyə nav xəvata mə  
sotsialistijədə u peşdacujına weda.

8-e adare roza azaja zınanə,  
hərsal əm ve əjde dıkyın.

Əjda azaja zyna, ja 8 e adare,  
peşdacujına həbuna wəlate mərə  
te gredane u qajınbuna diktatura  
proletariatra.

Cawa hər sal ysa zı İsal, wəx-  
ta qədandına əjda 8 e adare, bo-  
na peşdabrına zyna, zı wana  
kadra hazırkyn, wana dıha zəf  
bıkyın nav xəvata cekryna sot-  
sializme, lazımə əm gələki xəva-  
te bıvyn u ty məcal mıkana bo-  
na we jəke nəhevşınyn.

Dıha rak bıkyın hale zıne u  
əmrdərbazkryna we, hər allıyava.

Bıra bızi fırga kommunistə.  
Bıra bızi sərkarə fırgə həv.  
Stalıñ.

Xuəş bə 8 e adare roza azaja  
zına ortəmylətije.

### Haçe nəxuənditja xuə hılda

Nəhja Təlne, gynde Dıhanədə  
zı sála 1933 lıxana zına vəbije.  
Zıne Dıhane, wəki ky bəre sər  
ədəte kəvn, zı xuəndıne drəvn,  
ıro bı əşqa məzyn u bı xuəstına  
gymrəh bəre xuə bər bı məktəbe  
bər bı hınbune kıryne.

Zı wana jək zı Haçea Mıho je.  
Haçe gazeta „Rja Təzə“ dıstıne,  
xuəndıne zanə. Əw bı xuəndına  
xuə nav həvalada kybarə, u zəf  
şaje, wəki ky nəxuənditja xuə zu  
daje hıldane.

Hər zıne kyrmançe xəbatkər  
bı dərbazkryna əjda zınara, je 8-e  
adare, gərəkə mınanı Haçe bıx-  
vıtyın, şunda nəmınyın.

ƏTƏME ƏMO



Jazoa Çango, kolxoznıka dərbdar,  
pəzdoşa kolxoza Çərçerıse

### Nigar u Həso

(nıvisərkarə çahı)

Həso: — Nigar tə İro gazeta „Rja  
Təzə“ stəndıje?

Dərheq azaja zına tə qə  
xuəndıje?

Dərheq əmre təzə cı  
hlanıje,

Zı neta we tə cı ze fıom  
krije

Nigar: — Bəle, mın gazeta „Rja  
Təzə“ xuəndıje

Gıı gotıne 8 adare hıla-  
nıje,

Nıvıstıbun zı nave zına  
Dərheq azabuına wana.

Həso u Nigar: — Xuəş bə 8 adare  
Roza azaja zıne.

Xuəş bə Hıkyumata Şewre  
Wətane proletare dıne.

L. BƏKO

### Vaqarşak Norents

### Lacka xuşka mın

Xəm-xıjale nəqənc, nəpak hənə,  
Bıranıne rəş, je nəgotıne:  
Naxazi, le,— cı bıki,—  
Mərvı bdi, bıra tə ten.

Hatə malə mə əw Haro,  
Ky xuşka mın bıxazə,  
Xuha mınə cıl-qərqaş,  
Danzdəh salı pe dıkyın.

Dəste we gırt. Dəwat kır,  
Əwl xuşka mın mal bırt,  
Zanı şın u gırtı kır,  
Jazle hər tışt bətal kır.

Dy çara şunda hat,  
Got brına dıle xuə,  
Kətə sər ərde u grıa,  
Le bave mın, gyh nəda...

Hər qəwmandınyın kəsə bu,  
Dısa zıvırtı be gyman,  
Xuha mınə zara tıfal  
Zı we roze cı... nəhat.

Mın çarəke zı əwa dıt,  
Lacka we bı xun bu,  
Dja mın İ sər lacka we  
Dıkyəwğırtı, dıkali.

U hərgav həjste adare,  
Wəxte roz əjda zıne.  
Xəfəra mın nyh dıbə,  
Dıle mını brın kyl dıbə.

Həjwax, zanım xuşk tynə.  
Le bəjraqa zıne ky həje,  
Mın tıre lacka weje,  
Zı xuna we rəng sor bıje.

Tərçmə H. Çındı



Koma wəkiile zıne Çərçerıse

# DAKLATA HƏV. STALIN HƏSAVDARIJE HƏMƏVATA FƏRQA BALŞEVİKA HƏMƏFAQİJE 17-ADA DƏRHƏQ XƏVATA MƏRKƏZKOMA HƏMƏVƏQE

(Daklata həv. STALIN)

РӘЈНАТЪН

Əva zə wəra cənd pərse xəvata slasətije u fəkrije lazıme sere, wəkl nava hənək fərqəcije mada həjə, ditiəna wana təvhəvbujl, təvhəvbun, həla çarəna zi zə Leninizme durkətiən, — axır əwana təne pərs niniən, wəkl pe we jəke bata nişankərne ditiən u niherandəna hənək fərqəcije mə, pəjl əve jəkera gəlo dıvu mərv beze, wəkl nava fərqədə hər tıst pakə. Həlbət nava mərv beze.

Dərəça xəvata sijasətije fəkrədə kərne mə əve hana nə.

1. Bəndkərna fərqə aliye teorekədə gərək pər bə.

2. Xələqe fərqə gəşkida xəvata idologija bədn qajmkərne.

3. Propaganda Leninizme dıha zədə nava çerge fərqədə.

4. Təşkiləte fərqə u aktiv dora wana nəfərqəci bə rıhe internationalizma Leninizme dıha zədə bədn tərbijətkərne.

5. Wəxta həval zə Marksizme — Leninizme durdəkəvən bə şaşı, kritikaje lə wana bəkn, wana rast bəkn.

6. Bə sistematk idologija pele məqabl Leninizme bədn təzikərne, ysa zi pəşmaje wana.

## 2. Pərse sərkarı təşkilije

Mən dərheqa dəstanine mada xəvərdə, Dərheqa dəstanina rja fərqə rastda, wəkl dərəça həbuna çımaəte u kulturaeda hım zi dərheqa dərəça şere məqabl kome Leninda alt kərna wanada. Mən Dərheqa nişandajina dəstanina mada xəvərdə, wəkl əw nişandajin dənədə təriqlə, le əva jəka nişan nədə, wəkl hərgəva dəstanin həbiyə hər dərəçada u hər pərs hatıne səri.

Dəstanin u kərne ysa tıme, alt kərne ysa nava təbiyətedə nabi.

Hər çurə pərse nəqədajl u kemasi həla çəm mə hənək niniən. Həla çəm mə koma pərs topl sər həv bunə, je kə gərək ben qədanıde. Əw be gıli-gotın nişan dıdə, wəkl zə pərse lazıme sre nıve pərse hatıne qədanıde, pərse kə nədəbu pəşkəta, ləma zi sər we fəkre, dəstanina fərqə nıve pərse əm dıven həjə. Le pərs pəşda te, — gəlo əw jək cəwa hatıne dəstanine, praktikajədə cəwa dəstanine, bə kizan? şərl, bə kizan ešergajl.

Hənəka tıre dıha bəse dərheqa rja fərqədə xəvərdən u əlaml gəşka bəkn, cəwa həjə ysa bə, be gotıne cəwa tez u gıli, zera dəste xüə bənd bəkn bəhəvra, bona alt kərən xüə bə xüə pəşda be. cəwa gotl bə forma xüə-xüəcije ne. Həlbət əva jəka rast nıne. Əva xalıfandıne.

Bə əvl çurəjl dıkarın bəbəkərən mərvə bjuokrat kə naen rastkərne u mərvə kantselarist. Ja rast zi əw dəstanin u alt kər

ənək ty be bə çurə xüə xüə ciylne hatın dəstanine, le bona qədanıde rja fərqə, dı şere fərqəci sərəda hat dəstanine.

Alt kərən xüə bə xüə pəşda nıen, əwe pe qəwəte pəşda tınen.

Gıli danina (banadzev) dərheqa rja fərqə himlida, ysa zi deklarasiə, əw həla sere şıxıyl. cımkı həla əw təne neta xüəstıne altkərne pəşda tınen, le nə altkərne.

Pəjl dajina rja rıstra, pəjl qədanıde na we rastra, şıxıyl bə xəvata təşkilijera te gredane, pəjl təşkilikərna şerra, bona pəşdabrına rja fərqə rast, bızartına mərlara hatıje gredan, le niherandına qədanıde na qrare organe zoringra. Rja fərqə rastra, be wədere u qrare rast? rıska wana lə zrare dıkəvən. Həla dıha zədə dıkarım bezım, pəjl dajine rja fərqə rastra xəvata təşkilije hər tıstı rast dıkə, həla hal u wəxtə rja programz we sijasətije zi, qədanıde na we, jəne zi təqandıne na we.

Ja rast zi altkərən hatıje dəstanine, bə şere pəjl həvra u sistematk şıxıyl qədjajə, wəxta qədanıde na rja fərqə, gələk cətnıni həbunə, fərqə əw altkərənə, fərqə u snıfa pala hatıje mobilzatslakərne bona hılanina cətnıni, xəvatcije nəlazım dajə dərxiəstıne, je rınd dıxəwıtn əw dajə kəvşkərne, je mərifəta wana aliye şərda pərse rakerjə orte, bona şere hılanine cətnıni.

Əw cətnıni kizanın, kədere? hatıne vəşartıne. Əw cətnıni, cətnıni xəvata mə təşkilikərne nə, cə

tnıje sərkarıa təşkilikərna mə. Əwana həma nava mada hatıne vəşartıne, nav xəvatcije mə sərkarıda, nav təşkilət u aparate mada, nava təşkiləte mə fərqədə, şewre-həbunədə' tvaqədə, komcahıla u je majında. Gərək fətm bəkn wəkl be gıli-gotın qəwat u nave təşkiləte. mə fərqə şewre həbunə, u təşkiləte dıne bənd bıje.

Həma ruje wədərəda, wəkl aqasi qəwat u hırməta wana bənd bıje, naha hərtəşt xəvata wanara te gredane. Əw qırare wa gotl obektivı, nişandajina wana gıne rast nakə, pəjl we jəkera, wəkl rastbuna rja fərqə sijasətija fərqə bə çervandıne cənd sala hatə lıbatkərne, le hazırbuna pala u gındija, bona xüəjlikərna we rja rast dıha ty neta pəşda najlne, cəwa dıvezn kərəbuna qrare obektiv gıhiəte mınımıme əw kə karabuna təşkiləte mə u sərkarə wana bənd bu, qajim bu. Le əw cı? nişan dıdə, əw nişan dıdə, wəkl çavdarıa-qələstəka xəvata mada, kemasi bə nəh dəhanıba, nək ty be dıkəvə sər qrare obektiv, le əw çavdarı dıkəvə sər mə, hər sər mə.

2 million yzve u kandidate fərqa mada hənə, 4 millioni zedətr komcahıle yzve u kandidate hənə 3 millioni zedətr məqələcije mə palə-gındı hənə. 12 millioni zedətr yzve OSO avlaxime hənə 17 million yzve tvaqe hənə əm borçdərə wan təşkilətanə bona dəstanin u alt kərne xıd.

Le həla əva dəstanin u kərəbunə mə kə həbunə, kələka vana xəvateda həla qələstok u kemasi je mə bol hənə, wədərə əm bə xüə gınekarın, təşkilikərna xəvata mə, təşkilikərna sərkarıa mə, wəkl aqasi zi pak nıne.

Bjuokratizma aparate mə sərkar, u kantseljarciəna, zəvzəkiə wana dərheqa „sərkarıa təmamıda“ dəwsa sərkarıa konkret u pak bəke, cəkərna funksionalije, kembuna çavdarıje aliye təkmərvada, həbuna berutiye xəvateda u wəkəhəvkərna sistema ajılxə. nəqədanıde na le niherandıne qədanıde na sistematk, tırs zə kritikajə, — əvanana kanije cətnje mə, je wədərə hatıne vəşartıne.

Dıvu be aqıli, wəkl mərv be zə bə koməkdarıja nəvisare, qrar dərxiəstıne əw cətnıni we batana hılanine.

Mərvə bjuokrat u kantseljar-

şık, hınbunə tıme bə xəvər nı şandıne, wəkl əwana wan qrare dıxazın, le praktikaeda ty tıstəki nakın, wan gılija datıan bın bəlgije xüə.

Bona hılanina wan cətnıni, lazıme bu mə pəşdamajina xəvata xüə təşkilikərne bıda hılanine, sər xüəstıne rja fərqə, lazımbu sərkarıa sijasətije, bıgıhiəta kərə buna sərkarıa təşkiləbunə, dərəçe həbunə çımaəte gəşkida. Gərək bıgıhiəzn wan jəka gıski wəkl xəvata mə təşkilikərne bədn be-xofkərne bona qədanıde na lozunge fərqə sijasətije u qrare fərqə.

Bona zə orte hılanina wan cətnıni u dəstanina altkərna, gərək bona wan cətnıni hılanina wana şer bata təşkilikərne, gərək palə u gındı bəkeşandıne nav wı şerı. Gərək bata mobilzatslakərne fərqə bə xüə, gərək fərqə bıhata təmizkərne, ysa zi təşkiləte həbunə zə elemente nəpak, nəlnakırl, nəqajim.

Bona we dərəçe cı dıhat xüəstıne, — gərək mə təşkil bəke.

1. Pəşdabrın u frəkərna kritikajə u əjanıkarına kemasiə nava xəvata mada

2. Mobilzatslakərna təşkiləte fərqə, şewre həbunə. tvaqə komcahıla bona şerkərna məqabl cətnıni u hılanina wana,

3. Mobilzatslakərna massale palə-gındija, bona qədanıde na lozung u qrare fərqə.

4. Fırəkərna sotsləcije u dərbdarije nava xəvatclada.

5. Frəkərna dərəça sijasətije rəx məzəkəne maşın traktora, sovxoza u nezikərna sərkarıa Şewre bona gınd, gındra.

6. Cukkərna sədtla komisare çımaəte səri, tresta, u nezikkərna sərkarıa həbunə bona dərda-jılxana.

7. Kıtakərən, hılanina berutiə xəvate u hılanina wəkəhəvkərna sistema ajılxə.

8. Zo orte hılanina „fuktsionalije“, zedəkərna çavdarıa təkmərvije u qajimkərna we hılanina koleqialije.

9. Qədanıde na le niherandıne komisiye kontroli u wəkiltia pala gındija (B. G. T.) le niherandıne na wana u qajimkərna we.

10. Nezikkərna xəvatcije dıha pak zə kantselariə bər bə dər-dajine.

11. Dərxiəstıne, təzikərna mərvə bjuokrat. je kə naen rastkərna u kantselarista zə aparata.

(Dımajı ruje 3-a)





## Dəhsalja klube zəna tərka

Təmam bu dəhsalja kluba zəne tərka ja Rəwane. Nəva dəh salada klube pər şxyl peşda brija bona hal hyəş kərgəna zəne xəbatkar. Əwe şərəki qəwin brija peşja carşəve, kytane, nəxyənditije.

Bə saja we iro zəne xəvatkar dəha nəziki xəvata mə bunə u dəha tərka carsəv, nəxyənditije danə.

Roza dəhsalja klube həmu zəne runəsti mina dəngəki dgotəp: Bəra ynda bəbə ədətə kəvn: carşəv, nəxyənditijə, bəra xyəş bəfərqa kommunistə, azatdare zəne xəbatkar.

Wəxtə ky zəne kyrmənçe xəbatkar zi dəha u dəha zə ədətə kəvn ben brine u dəst bə dəst bəxəvətn də dərəça səkrəna soşsalizmə.

M. MƏMƏD.

## Çvata zəna Sabuncijeda

Məha səvateda, də gynde Sabuncijeda (nəhja Təlīne) bu çvata zəne gynd.



Şagərte məktəbə Çamuşvane (nəh. Aqbarane)

kemasja u şxyl hiştəne nav xyə-  
xyə cujine.

Kemasl hənə nav xəvata kooperasiya zī. Xəvatcije kooperativa Kələşbəge parce metra we bə qiməte 1 m. 70 k. frotijə 1 m. 75 k. kap; kooperativə gynde Həko he pərə gyndija je hərije nədajə wana. Nəftə kooperativə dəmiçə stansiya-jeda le gyndi nəcar dəbən zə sərcija nəfte u xyə dəkərn bə qiməte bənd. Lazymə kemasijed han wədəki kənda benə hlanine.

Alje xəvata fərqe gərək əm bəzər, wəki peşdacujin gələkən, le əw he bəs niyn bəna qədandəna xəvate bə gymryhi.

Kadre fərqəciya kəmn, kadre gynda nəhatəne hazər kəne u təzə hazər kəne.

Nəhija Təlīnədə xəvatcije ky-

40 zəp hatəbun çvate, zəne xəvatkara kyrmənça u fəla bə havra bun.

Çvate bəhist daklata həvale Levon dərheq qərare həməçvata fərqe 17-ada gredajl təvdarək dityna sandəna bhərəra u hlanina nəxyənditijera.

Çvateda, zə daklata həv Levon şunda, gələ zəna zi xəbər dan, zə wana jək Gyhara Şəmo, Sone u je majin.

Həmuja zi nəva gotəp u qrare xyədə hazərja xyə dgotəp də dərəça zanbuna wan həmu gylja, sə ky həməçvata 17-ada hatijə gotəp dərəça təvdarək dityna sandəna bhərəda u də dərəça hlanina nəxyənditija xyədə.

Zəne Sabuncije xəbatkar bə şxyle xyəva zə xəvata mərə şunda nəmanə. Nəlikbuna 8 adarera əw dəha hazərli u təvdarək dbyən ky şər kən peşja əfətə kəvn, peşja zəp frotane, zəp kytane, nəxyənditije u glije majin.

ŞƏRO

## Bəla kərgəna „Rja Təzə“ İb nəhija Təlīne

Gynde Sabunci, bə koməkdarja həv. həv. Aro u Ataş 48 mərəva xyə nəvisin pajdare gazete.

Gynde Həko, bə koməkdarja sədre kolxoze həv. Əfəndi Slemənov sərkəre Klube həvale Aço, dərdsare məktəbe həvale Narinbeg u Bəkr 47 həzmar „Rja Təzə“ hatəp bəla kərgəne.



Zəna xəvatkar

## Kolxoza Sabuncije təvda rək dityna sandəna bəhare dbyinə

Lə nəhija Təlīne kolxoza gynde Sabuncije həta nħa dajə təməz kərgəne 44 tsentner gənyəm, 40 tsent. çəh, 10 çot gaje wan tam hazərən, çote wan zī 10 həb də sərja xyədə lap hazər u təndərustəp. Şəş kotane wan hənə, car manger, 10 glsn 11 nır u əw həmu sawa ky hatijə gotəne lap hazərən, kolxozvan hivja çot dərəkətnənə.

mənjəva zī gələk gynd havine ava gola vədxyən, xən zə we dəwsa we ky bə xəbata xyə rənçbərjəva təzül bən, əwana gələk wəxt ynda dəkən dəsyn gynde dur ave blyən, səba we zī wəxtə cəline u bedərə gələk zərar dəgħizə gyndija u xəvata rənçbərjə, ysa zī çənsəqja gyndija.

Kemasijed hana bə sərkərtja fərqe u bə xəvata nəhilçrakoma nəhijəva gərək wədəki kənda benə hlanine, wəki gyndi bə hər aljava benə gredane bə xəvata sandəne u kulturajə. Vı alida xəvatəkə çavdar dəkəvə sər aktive xəvatcije gynde kyrmənça zī, əwana gərək massa mobilizasja kən u bə sərkərtja fərqe u nəhije kemasjed han bəbən hlanine.

Çasymə Çəlli

Gynde Tylək, bə koməkdarja həv. həv. Kamylə Qaso u Rəşitə Polat 30 həzmarə „Rja Təzə“ hatəp bəla kərgəne.

Gynde Zyrbə, zə saja xəvata həv. həv. Nəboje İsmail, Əsoje Xydo n Taşo 36 həzmarə „Rja Təzə“ hatəp bəlakərgəne.

Lə İb gynde Kələşbəgedə, tənə 10 həzmarə „Rja Təzə“ hatəp bəlakərgəne, əw zī bə koməkdarja həv. Baso.

Gərək be gotəne, ky dərdsare gynd u ysa zī təşkilətə majin (je Kələşbəge) gyhdarije İb bəla kərgəna „Rja Təzə“ nakən.

Lazymə təşkilət u ysa zī dərdsare gynde Kələşbəge wəxtəki kənda Kemasija hana bəbən hlydane u „Rja Təzə“ bəbən bəlakərgəne. Ə. ŞƏRO

## Təkmale Sabunci

Təkmale Sabuncije zī zə təvdarək dityna sandəna bəhare şunda nəmanə. Wana dajə təməz kərgəne 45 ts. gənyəm, 35 ts. çəh, bona sandəne hər dəm u dəzge wana tenə hazər kərgən (çot, kotan, manger, taran). İsal we 208 hektar ərd brəşləp.

Gyndije şundakəti cəv bəbən kolxozvan u təkmale Sabuncije də dərəça təvdarək dityna sandəna bəhareda. ŞƏ.

## Kolxoza Həko şunda də mine

Nəhija Təlīne gynde Həko sala İsalin kolxoz saz bu. Əw kolxoz bə həbun u qəwəta xyəva həla əwqə peşda nəcujə.

Zə kolxəzvana şəş mal be cələkən.

İsal əwana gərəke bə plan səd put çəh u 80 put gənyəm brəşləp, le həta roza İroln tənə 50 put çəh hatijə təməz kərgən u hazər kərgən. Haçətə kolxoze zī je sandəne həla bə təmamı nəhatəne səkrəp u hazər kərgəne.

Lazym u fərzə, ky wəxtəki kənda kolxozvane Həko qəwəte xyə dycar bəkən ky zə sandəna bəhare şunda nəmlyən, ky becelək nəmlyən. Ə.

## Gəlto bona sandəna bəhare təvdarək dəke

Nəhija Təlīne, gynde Gəlto bə sərkərtja fərqe u şəwra gynd həta nħa 755 put toxym danə təməz kərgəne. Xən zə we həmu dəm dəzge haçətə sandəne tenə hazər kərgəne. Gyndije Gəlto hivja ərd rəşbunənə.

SYAL

Redaktore Çavdar Çərdəje Gəncə